

Setswana

Kgato

3c

Simolola Gape



Kedibone Tladi



Simolola Gape

Setswana

Kgato: 3C

ISBN: 978-1-77981-607-8


© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Moses Dhladhla

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Simolola Gape



Kedibone Tladi

Tshwarelo, o dirileng eng gompieno? Go omana Rre Motshwane. Mosimane yo o tla mpolaya ka pelo. O ntapisitse.





Tshwarelo ke ngwana wa mosimane. O na le dingwaga di le lesome-nne. O tlhoka tsebe. Ga ana maitseo. Rre Motshwane ke rraagwe Tshwarelo. Ga a sa itse gore a dire eng ka ngwana yo.

Baagi ba motse wa Tshwarang ba ne ba tennwe ke go tshwenya ga Tshwarelo. Ke ena ka fa, ke ena ka fale. Tshwarelo o utswa mae. Tshwarelo o utswa dikgogo. Ga go se se mo fetang.





O ne a na le tlhotlheletso e e maswe thata go ditsala tsa gagwe. O ne a ba dirisa dilo tse di maswe. O ne a bogisa bana ba bangwe, ebile a tshaba sekolo. E ne e le setlhokotsebe tota.

Bosigo bongwe, Tshwarelo o ile a ngweega mo ntlong botlhe ba robetse. Ditsala tsa gagwe tse tharo, di ne di mo letile ka fa tlase ga setlhare.





Ena le ditsala tsa gagwe ba ile ba roba kgoro ya lesaka la dipodi. Ga nna le tlhakathakano mo lesakeng. Ba ne ba ikaeletse go rekisa podi e tshweu ya ga rraagwe.

Basimane ba leba podi e tshweu. Podi e tshweu ya tshabela kwa morago ga dipodi tse dingwe. Ba e kgorogela ba leka go e tshwara. Ba relela ba wa. Ba kgona go ema mme ba e lelekisa gape.





Ka kgoro ya lesaka e ne e robegile, dipodi tsa thula basimane, tsa betsega. Ya re basimane ba sa ntse ba kakaletse, dipodi tsothe tsa tswa tsa sianela masimong a baagisane.

Basimane ba ile ba leka go thibela dipodi, fela tsa senya thata. Ba ile ba kgona go tshwara podi e tshweu ba e fitlha. Ba e fitlha ka fa koloing ya kgale. Podi ya palelwa ke go tshaba.





Fa rraagwe Tshwarelo a tsoga, kgoro ya lesaka e ne e atlhame, dipodi di ile. A tshwenyega thata. O ne a eme fa thoko ga kgoro e e robegileng, a sena puo. O ne a itse sentle modiri wa tiro e.

E rile Tshwarelo a bona rraagwe a sulafaletswe, a itshwabela. A ya go tsaya podi e tshweu kwa ba neng ba e fitlhile teng. A kopa tshwarelo mme a tshepisa go siamisa tshenyo e ba e dirileng.





Mo mesong, Tshwarelo le ditsala ba ya go batla dipodi tse dingwe. Ba ya go di batla kwa thabeng. Ba ile ba di fitlhela kwa godimo ga thaba. Ba di gapela gae ba tshogile.

Fa ba fitlha gae, ba ile ba siamisa kgoro ya lesaka. Ba busetsa dipodi ka fa lesakeng. Ba dira tse, ba tshogile thata. Ba ne ba ikwatlhaya ka se ba se dirileng.





Tshwarelo a batla leano. O ne a batla go
siamisa maitshwaro a gagwe mo motseng.
O ne a sa itumedise ke gore batho ga ba mo
rate. Tshwarelo a tlelwa ke kakanyo e ntle ya
go kokoanya batšha mo motseng.

Ba simolola mokgatlho wa go phephafatsa mo motseng. Ba dira ditshingwana tsa merogo. Fa merogo e gola ba e kotula. Ba e neela batho ba ba dikobo di khutshwane le magae a dikhutsana.





Baagi ba motse wa Tshwarang ba itumelela seo. Ba thusa ka didiriswa tse dingwe. Ditlhophha tsa oketsega. Batšha ba bangwe ba thusa kwa legaeng la batsofe.

Tshwarelo a fetsa nako e ntsi a na lebatšha. O ne a ba rotloetsa ka maitsholo a a siameng. Mo ngwageng o fitileng, Tshwarelo o ile a ikgapela sekgele sa go nna moeteledipele wa batšha.





Tshwarelo le motse otlhe ba ne ba itumelela sekgele seo le go fetoga ga gagwe. Kwa bofelong Tshwarelo ya nna sekao se se siameng go batšha botlhe.

Porojeki e e simolotsweng ke Tshwarelo e ntse e le teng le gompieno. Batšha ba aga ba gola ba e tlogela, ba bangwe ba tsena jalo jalo. Porojeki e, ke seikokotlelo sa motse wa Tshwarang.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapolo mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletse gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

